

А. ГРАХОВ Фотограф ССТА фотохрониката.

МЕСЯЧНИК БИЛЛЭРИЛИННЭ

[illegible]

A black and white photograph of a large industrial building with a sign that reads "МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ" (Mechanical Workshops). Several vintage cars are parked in front of the building, and several people are standing around them.

БЕЛОРУССКАВ ССР. Мэдицинагийн үйлдвэр бүтээгдэхүүн-Республиканы нэгдсэн сүрьеэ өсгөрөгчүүдэд оруулсан талсан үйлдвэрлэл. Эмэгтэйчүүдийн сүрьеэний хамнаацааг биеэсхэйг үргэлжлүүлнэ, биеэсхэйгээр. Түүний бүтээгдэхүүн Мэдицинагийн дэргэдэхээ өсгөрөгчүүдэд үйлдвэрлэл бүтээгдэхүүнүүдийг үргэлжлүүлнэ. Эмэгтэйчүүд биеэсхэйг үргэлжлүүлнэ, талсан үйлдвэрлэлд өсгөрөгчүүдэд Киринд Профессорын Ординатийн—Ага дэргэдүүнэ хамнаацааг. Уг нь сүрьеэ үйлдвэрлэлд Биеэсхэйгээр партизанский талсан үйлдвэрлэлд өсгөрөгчүүдэд хамнаацааг.

Билгийн Төнийн ординатийн "Республика" колхоз Н. Н. Ординатийн сүрьеэ. Билгийн өг бүтээгдэхүүн сүрьеэсхэйг сүрьеэсхэйгээр талсан үйлдвэрлэлд өсгөрөгчүүдэд 40-нүү центнер сүрьеэсхэйгээр талсан үйлдвэрлэлд, 250-нүү центнер сүрьеэсхэйгээр, 350-нүү центнер сүрьеэсхэйгээр, 450-нүү центнер сүрьеэсхэйгээр асгагчид үйлдвэрлэлд сүрьеэсхэйгээр.

Н. ЖЕЛУДОВИЧ фототз. ССТА фотохронизат.

В ИЛИГИН УСУЛУХЫНД
партия идеологической үлс-
лэ сана соруугтары туруур-
да. Ити—итин дьыалатыгар из-
даниннь сыйыаннаһы, атынны
этгэххэ, үлсниттэр араас бөлөхтө-
рүн уратыларын учууттаан ту-
ран идеяны-политическай үлс
уонна сизргэ-майгыга итин
ыкса сомоһолууларын хааччы-
һы. Бу олус киэп уонна эппит-
тоох сорууг-толорууга оройуон
партийнай таргталлорунгар бйаһ-
чы көмөү итөрүр үрдүк квали-
фикациялаах коммунистар аһаан-
кара албаан итэр. Тыл хаһаайс-
тыбатын специалистара экономист
Аммосов И. И., сөвхөз директора
Васильев Е. Е., инженер-механик

Бийиэлтэ бодолдойах донд х
бонирин үзэйнү үдэр хамнас
ордум ашигтгэхтик сыйһаанин
камнан буолар. Дээ өд иһин х
бонирин коммунист үзэтин түм
тэ сыйһарыллыбыт учасит
үлэ өнөрүмтүтэ, бародуук
хаачыстыбата тоһо үрдэбитин
түгөсүбүтүмүн, үлэ дийесиниэл
тэ тоһо бодоргообүтүмүн, үлэ
риэлэтин табатык туһаан
һыма хайдарынэн быһаарыл
Кинилэр итин дон сарта сү
дэр, дууһатыгар тинилэр, дыһы
батныах үлэлэринэн эрэ си
һахсаани сөн.

ССНП райкомун пропаганда-
уонна агитацияба отделын
сэбиэссэһэ

Хайнаагүйгээр бид
цаанаа эргэмээх агай
идснэвчээ олоходор.
туулуухтайх техника бэ
да тхору нодүүстэй
туламттар.

Бийдэд «Сельхозтехника» холбохуга 3000 гектар хөдөөтө минеральной уусуурдугу уонна хортүүнүүй сиртэр 2000 тонна норуому калдарнахтай. Совхозтар бу үүннэрэ олуоха дуогабар сирээрэ тигээлнэх туесталхтар. Оа эрээри ити одус тараа билаан, көрүлүүбүт хөдүүдугу итичэтисэр 'тоо'дугу туһаналыбаанс хаалыах элэ. Оной районогс неслелко, на неса бу дыла олунуна 10 үүнүсэр уусуурдугунай байкалган күүстэринин калдарыларисэр оттуур, бурдугу уонна хортүүнүүй үүннэрэр револлары сорулахтаан ба.

[illegible]

Минеральный удобрений
запасовых складов в стране
близко к нулю. Очень мало
бывших колхозных складов
опусть. Минеральные удобрения
своих складов не имеют. Не
имеют складов и колхозы.
Удобрения в основном
закупаются из-за границы.
Всего в стране имеется
около 100 складов.

Коммунистар! ССКП XXV съёни уу-
раахтарын олоххо киллэрэр иһин норуот
бүтүүнүн охсуһуутун иһинки күөнүгэр сыл-
дьыг, маассаны активнай тэрийээччилэ-
ринэн уонна итээччилэринэн буолун!

ССКП КК Первэй Маайдаагы Ытырыыларыттан.

11 №-дээх Кытаанахтаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Беленск оокуолата) Ньамнаа-ын, Аппа, Кочуктай уонна Ки-дегэн хоту халдьаайгытын ыал-лара, оокуода Тохторо, Карах-таах.

12 №-дээх Маралаайтаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Маралаай кулууба) Оконеш-ников Н. А. дыагиттан бөһүө-лөк арбаа өтө бүтүннүү, Бахы Баала уонна Куталаах, Ху Оруе-таах.

13 №-дээх Мугудайдаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Маралаай оокуолата) Төлө-хөн Н. А. дыагиттан бөһүөлөк иһин өтө бүтүннүү, балыһа, Дьынытаах.

14 №-дээх Төлөйөөбү быы-бардыр уокурук (киинэ—Ди-ринг кулууба) Төлөй Диринг уонна Мээндиһэ.

15 №-дээх Бабабатаабы быы-бардыр уокурук (киинэ—Урах Күөрө кулууба) Баалай Алааһа, Урах Күөрө, Саһаа, Ха-раадыһа.

16 №-дээх Дьабылатаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Дьабыла кулууба) Карл Маркс уулуссатын соҕуруу өтө бүтүн-нүү.

17 №-дээх Одьулууннаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Одьулуун оокуолата) Карл Маркс уулуссатын хоту өтө олоҕу.

18 №-дээх Куула Күөлүзэби быыбардыр уокурук (киинэ—Шестакова А. С. квартирата) Тугургаеэзэх салинньэтин уугуоргу ыаллара олоҕу уонна Куула Күөл.

19 №-дээх Мырылатаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Мырыла кулууба) Мырыла дь-риэбингэ, Советскай уулусса-тын.

20 №-дээх Таастаахтаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Мырыла оокуолата) Мырыла дьриэбингэ, Партизанскай уу-лусса иһин өтө, Диринг Атах, Таастаах фермата.

21 №-дээх Улахан Күөлүзэби быыбардыр уокурук (киинэ—Улахан Күөл) Түөһэ, Дьаары-ла, Улахан Күөл участкалары.

22 №-дээх Бэрэтэби быы-бардыр уокурук (киинэ—Бэрэ

кудууба) Бара, Уһун Күөл ма-лаһынантан арбаа өтө.

23 №-дээх Уһун Күөлүзэби быыбардыр уокурук (киинэ—Уһун Күөл кулууба) Уһун Күөл (маһаһынантан иһин өтө).

24 №-дээх Хадаардаабы быы-бардыр уокурук (киинэ—Урун Күөл кулууба) Урун Күөл да-риэбингэ, Улахан Сыһыа, Кы-рыс, Буттакий.

25 №-дээх Уорбатаабы быы-бардыр уокурук (киинэ—Уор-ба кулууба) Уорба дьриэбин-гэ уонна сайылыктар.

26 №-дээх Хатылытаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Хатылы оокуолата) I Харбалы салинньэтин оокуолаттан соҕ-руу өтө, Сугудуан, Саһаа.

27 №-дээх Харбалатаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Харбала кулууба) I Харбала салинньэтин оокуолаттан хоту өтө Кондратьев М. С. дыаги-тар дьри.

28 №-дээх Лахалдытаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Лахалды кыһыл муһута) «Сохор кулуубуттан Лахалдыга дьри Амма сулуттан иһин өтө.

29 №-дээх Хайахсытаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Туора Күөл кулууба) Туора Күөл, Балыһа, Тугах Таргыһах, Таргыһах олоҕу.

30 №-дээх Ураһаахтаабы быыбардыр уокурук (киинэ—деткомбинат дыага) Ураһа-лаах ыаллара олоҕу, Уһула, Сэмэн Ураһа, Арас Күөлэ.

31 №-дээх Дирингэби быы-бардыр уокурук (киинэ—Ди-ринг оокуолата) Диринг салин-ньэтин Маарыкчаан, Лесная уу-луссалара олоҕу, Октябрьскай уулусса арбаа өтө.

32 №-дээх Хоптободооу быы-бардыр уокурук (киинэ—Хоп-тободооу—Культура дыага) Диринг салинньэтин Октяб-рскай уулуссатын иһин эһэрэ, Сиверэй, Көлхоннай, Коссо-мольскэй, Чараннаабы, Ленин-скай уулуссалар олоҕу.

33 №-дээх Чычаастаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Хоптобо биригээдэтин хоптуо-ра) Партизанскай, Яковлев аа-тыһаан, Сардага уулуссалар олоҕу, Дамна фермата.

34 №-дээх Мэдьэхситэби быыбардыр уокурук (киинэ—Мэдьэхси кулууба) Түрүкү Мэдьэхси наһааһыттыгын терри-то-ригата олоҕу.

35 №-дээх Чанырдаабы быы-бардыр уокурук (киинэ—То-лоон кулууба) Толоон салин-ньэтин Яковлев аатыһаан, Пар-тизанскай, Молодежнай, Березо-вэй уулуссалара уонна Ыстаах, Салыһа, Миньыһа фермалара.

36 №-дээх Эбэтэби быыбар-дыр уокурук (киинэ—Эба кы-һыл муһута) Толоон салин-ньэтин Озернай, Көлхоннай уу-луссалара, Эба фермата.

37 №-дээх Чурапчытаабы быыбардыр уокурук (киинэ—амбулатория) Ленин уулусса-тын хоту эһэрэ Соколыһоо уулуссатыгар дьри, Озернай, Советскай, Пионер Сергейа, Куукай уулусса олоҕу.

38 №-дээх Чараннаабы быы-бардыр уокурук (киинэ—Ча-ран кулууба) Ленин уулусса-тын соҕуруу эһэрэ, Соколыһоо уулуссатыгар дьри, Ручейнай, Чаранскай уулуссалар олоҕу, Октябрьскай уулусса иһин өтө Соколыһоо уулуссатыгар эһ-эрэ, Соколыһоо уулуссатын иһин эһэрэ, Ленин уулуссатыгар дьри.

39 №-дээх Мещорноштаабы быыбардыр уокурук (киинэ—эстору-дэһаары хаачыйар ком-бинат хоптуората) Киров, Ме-щорнош уулуссалара, Ленин уулуссатын хоту өтө Соколы-ааһоо уулуссатыттан Карл Маркс уулуссатыгар дьри уонна Ийерейнай уулусса.

40 №-дээх Дьэриэһисэйдэби быыбардыр уокурук (киинэ—райсовет хоптуората) Соколы-һоо уулуссатын арбаа өтө культу-ра паркатагар дьри, Лени-ни уулуссатын соҕуруу өтө Соколыһоо уулуссатыттан Карл Маркс уулуссатыгар дьри.

41 №-дээх Октябрскайдаабы быыбардыр уокурук (киинэ—район хоптуората) Октябрьскай уулусса соҕуруу өтө Карл Маркс уулуссатын, Отохтооххо дьри, Партизанскай, Ордонн-идэевскай, Обуунускай, Май-скай, Тракторнай уулуссалар, Көлхоннай цереулок.

42 №-дээх Лесхосттаабы быы-бардыр уокурук (киинэ—лес-хоз хоптуората) оокуода плө-мидкаҕа арбаа өтө, Дьачкоп-ская, Петровскай, Ленин, Лесной уулуссалар Петровскайга дьри, оокуода плөмидкаҕыттан бөһү-өһа дьри көтө куулатыһаабы ыаллар.

43 №-дээх Ярославскайдаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Тутуу участкаҕын кулууба) Карл Маркс уулуссатыттан ар-баа Ярославскай, Жданов уулус-салар Петровскай уулуссага дьри, тутуу участкаҕын үөһэй дыага.

44 №-дээх Курашевтаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Культура оройуонаагы дыага) Карл Маркс уулуссатын оо-куода плөмидкаҕыгар дьри, Ленин уулусса иһин өтө уонна Ийалынай уулусса олоҕу.

45 №-дээх Карл Маркскаабы быыбардыр уокурук (киинэ—«Сага өлөх» хаһыат редакция-тын дыага) «Сельхозтехника» кыһыга, Карл Маркс уулусса иһин өтө, Горькай, Комаров, Костяриной, Алексеев уулусса-лара, Ньидыһа уонна муһай то-ро олоҕу.

46 №-дээх Промышленнай быыбардыр уокурук (киинэ—промкомбинат хоптуората) Мурун Тыһаһыһа, Эрга бөкө-рөһа территорията, (Севернай, Габчай, Юбилейнай уулусса-лар), гудиспанскай таһа (Куор-тай, Березовый уулуссалар).

47 №-дээх Новгородскаабы быыбардыр уокурук (киинэ—интернат-оокуола кулууба) интернат-оокуола территорията олоҕу, Интернатскай, Спортив-най уулуссалар, Березовый уу-лусса уоһа дьри.

48 №-дээх Дороннайдаабы быыбардыр уокурук (киинэ—суол участкаҕын хоптуората) ДБУ, аһапорт, лесопункт, ДАЭС.

49 №-дээх Новоневарталлаабы быыбардыр уокурук (киинэ—Культура оройуонаагы дыага) 7 №-дээх, 8 №-дээх, 9 №-дээх олоҕор дыакар уонна рай-совет үөһэйа.

50 №-дээх Мелиораторскай быыбардыр уокурук (киинэ—ИМК хоптуората) ИМК терри-то-ригата, телевизка, эрга аде-к-тастааһын үөһэйа.

Улзһиттэр депутаттарын оройуоннаабы Советын
 исполкомун председателэ Р. БУРНАШЕВ.
 Улзһиттэр депутаттарын оройуоннаабы Советын
 исполкомун секретара Е. БОРИСОВА.
 1977 сыл, муус устар 25 күнэ.

Албан аат бириһэ
 ЛАРКОВСКАЯ УОБАЛАС.
 Ларковский оройуон Чалааһ
 участкаҕа трактористскай
 участкаҕа Софья Покровская
 участкаҕа механизатор Фё-
 дора 1978 сылаагы Бүтүн Со-
 юзскай социалистическай кроти-
 цыһаарын 30 кыһым-ыста-
 аһаан биһирээстэ. Соторуттаабы
 участкаҕа П. Н. Ангелина па-
 ртия Түр аһаа аатын бириһэ
 дьриэбинэ, Софья ааһаа
 участкаҕа кыһаабы сорудуу
 участкаҕа.



Соторуттаабы кыһа биһирээстэ
 улзһиттарын тэрийиһэлэриин оро-
 йуонна ааһаа бастааһын Поэзия күнэ
 ыһааһыһа. Биһирээтэ саа па-
 роднай поэта, М. Горькай ааты-
 нан Государственный бириһийэ
 лауреата Сейен Петрович Дани-
 лов олоҕун уонна айор үлэтин
 туйукун СССР Сурудааччыларга
 сөмүлүн чылаһыһаа поэтар А.
 Прохорков, Ф. Софроний уонна
 эдэр автор С. Семенов кыһаа-
 лар. Ол кыһааһын поэт С. П.
 Данилов төһөөһүнүн ааһаа
 конкурс буолла. Манна интернат,
 оокуола уоронааччылар М. Не-
 катсёва, М. Карсанова, Түрөк

чы 1 №-дээх аһаа кыһааһа
 оокуола аһааһын А. Коркина, Тү-
 раны орто оокуолаттан Е.
 Яковлевскай уонна Чурапчы
 2 №-дээх аһаа кыһааһа
 оокуола аһааһын М. Листикова
 кыһааһа кыһааһа.

Астык концерти
 Соторуттаабыта Хатыһа Хар-
 была олоҕоһоһо Сага СССР
 короннай аһааһын Гагари К.-
 леева кыһааһа кыһааһа.
 Биһирээтэ аһааһын Илтин
 Окууһааһа «Дьулуруулар Ий-
 рун Бодуру» аһааһыттан Сага
 гараммалары, коронна-лардон
 олоҕоһа, аһааһын (Сыһаа-
 аһааһын) аһааһыттан коронна
 кыһааһын дьри улаһаһын аһааһын
 биһирин аһааһын.
 Короннаһа саа кыһааһа
 аһааһын айор үлэһааһын
 кыһааһын биһирин аһааһын.

И. НАНДИНСКАЯ, Е. МАСАЕВ.

ССТА фотехрониката.

